



2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 1)

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
Ho etswe tekolo ya motheo e lekanyeditsweng matsatsing a 3 a qalang a beke ya pele. Ho rekotwe lesedi lohle e le ho fumana boiphihlelo ba baithuti le moo ba haellwang teng. Tlhahisoleseding ena e lokelwa ho sebediswa ha ho etswa diqeto ka tse tla rutwa le mesebetsi ya ho ithuta.				
1-2	<p>Mamela ditlaleho tsa seyalemoya kapa koranta le ho buisana ka ditaba tsa moraorao.</p> <p>Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya Mamela dintlha tse ikgethileng mananeong a seyalemoya le a thelevishene Hlwaya hore na mehopol e tadimang ntho ka lehlakore le le leng e etsahala jwang Botsa dipotso tse hlokolotsi tse phepetsang mme o batle ditlhaloso tse ding Mamela bakeng sa tlhahisoleseding ho tswa ditemeng tse fapaneng tsa molomo: ditlaleho, kgutsufatso ya mehopol ya sehlooho Ntshetsa pele ngangisano e lekalekaneng ka maemo a phephetsang Hlahisa maikutlo le ho a tshetsa ka bopaki bo phethahetseng Mamela ka hloko le ho ba sedi Ananela maikutlo a hanyetsanang le a hao le ho arabela ka tshwanelo Buisana ka ho amoheleha ha tlhahisoleseding ka ho e bapisa le mehlodi e meng 	<p>Ho bala atikele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla moelelo Pele ho ho bala: Ho etsa dikakanyo tse itshetlehleng sehloohong kapa ditshwantshong Hlwaya le ho buisana ka melaetsa e reretsweng ekasitana le e patehileng ya setso <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ipopele setshwantsho ka dikarolo tsa tema Amahanya le bophelo ba hao Buisana ka kamoo molaetsa o ka fetofetolwang kateng Buisana kamoo mawa a sebediswang ke bangodi, banka-ditshwantsho, le batho ba etsang ditema tse tshwantshisitsweng a ka fanang ka maikutlo a itseng ka lefatshe Hlalosa le ho sibolla sephetho se labalabelwang 	<p>Ho ngola kakaretso ya atikele ya koranta</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya dintlha tsa bohlokwa Hlahlamanya dintlha Ngola ka mantswa a hao Boeletsa le ho lekola ho ngola le mosebetsi wa boiqapelo Ho ngola ka makgethe le ka mongolo o bonahalang <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola, mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa Ho bala le ho nehelana <p>Ho rekota mantswa le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswa Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Mabitsohohle, mabitsobitso, mabitsokgopolo. (Kenyetsetsa mefuta ya mabitso ho tswa ho beke ya 3-4) Maemedi (leemediqho le leemeditshupi) <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Moetsi, lehokedi la tumellano la moetsi le la leetsi (lehokamoetsi), lehokamoetsuwa Makgathe (lefetile, Lejwale, letlang) <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho arola mantswa polelong, tshbediso ya bukantswe <p>Matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgutlo, feelwane, feelo, dikgutlwana, letshwao la potso, letshwao la makalo

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Hlahisa le ho fana ka ditsela tse ding ho leka ho rarolla mathata <p>Mawa a ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso /natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>		
3-4	<p>Ho buisana ka padi</p> <p>Mosebetsi ya selelekela: Mohl. ho akanya pele, ho okola, ho tsamaisa mahlo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka se tlang ho etsahala Ho hlalosa maikutlo a mongoli le mmadi Ho dula sehloohong Ho hlalosa ka tsela e utlwalang Ho buisana ka mehopolu ya sehlooho le dintlha tsa bohlokwa Botsa dipotso mme a arabe ka nepo <p>Ho nka karolo dipuisanong tsa sehlopha</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka sebaka sehlopheng Tsepama sehloohong Botsa dipotso tse loketseng Tswela pele ka dipuisano Araba dipotso tsa ba bang ka kelohloko le tlhompho 	<p>Ho bala padi kapa mofuta o itseng wa sengolwa</p> <p>Ho balla kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Ho etsa dikakanyo tse itshetlehileng sehloohong le ho buisana ka mookotaba le dikahare <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka mantswe a matjha a sa tlwaelehang le ditshwantsho Ho hlahloba ho hodisa kutlwisiso <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikakanyo mabapi le tema Botsa dipotso mabapi le tema <p>Thuto ya dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya le ho hlalosa mohopolu wa bohlokwa Buisana ka baphetwa Lemoha le ho buisana ka maikutlo a hlahang E bua ka ho belaela le ho sotha Amahanya diketsahalo le baphetwa le bophelo ba hae 	<p>O ngola moqoqo o mabapi le baphetwa/mookotaba wa padi</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho ngola: Mamela ditema tse qotsitsweng ho tswa pading e badilweng Kgetha dikahare tse loketseng sepheo Sebedisa puo e loketseng le sebopeho sa tema Sebedisa moralo o nepahetseng Hlophisa dikahare ka tatelano Sebedisa tlhahlamano Sebedisa thutapuo e nepahetseng, mopeleto le matshwao a puo, ho kenyelletsa le lehoka-moetsi Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/boitokisetso ba ho ngola Ho ngola mekgwaritso Ho boeletsa mosebetsi Ho bala hape bakeng sa ntlafatso Ho hlaola diphoso, le Ho nehelana 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Mabotsi, masupi, maemedi Mosebetsi o boemong ba polelo Lekgathe lelwale, lekgathe lefetile, lekgathe letlang <p>Mopeleto le matshwao a puo: Kgutlo, feelwana, ditlhaku tse kgolo le tse nyane</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya bukantswe, ho arola lentswe Mahlalosongwe le malatodi

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> E buisana ka sebopelo, tshebediso ya puo, morero le bamamedi Ho sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontswa Ho nahanisisa ka dingolwa tse balwang ka boikemelo <p>Kamora ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho pheta pale kapa mehopolo ya sehlooho ka dipolelo tse 5-10 Hlahisa karabelo ya maikutlo dingolweng tse badilweng Amahanya le bophelo ba hao Bapisa dibuka/dingolwa tse badilweng <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlapha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta - Ho itokisetsa ho balla hodimo</p> <p>Ho balla ho ithabisa /natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30.</p>	<p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO</p> <p>• HO BALLA HODIMO (MATSHWAO A 20)</p> <p>Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.</p>				
5-6	<p>Ho mamela tema e susumetsang, mohlala, papatso ya seyalemoya</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi wa selelekela: Ho akanya pele Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya 	<p>Ho bala tema e susumetsang</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla moelelo Mosebetsi wa pele ho ho bala: Mohlala, akanya ka sehlooho le ditshwantsho Mawa a ho bala: 	<p>Ngola tema e susumetsang mohlala. Puo ka ditshwantsho/papatso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho qholotsa maikutlo Ho tshepisa Sheba baamohedi ba ditaba 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Makopanyi Mathusi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Puo mmui le puo pehelo <p>Moelelo wa mantswe</p>

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> • Ho botsa dipotso tse susumetsang maikutlo ka puo e nepahetseng • Hlwaya maikutlo a fapaneng le a hao • Bapisa maikutlo a hanyetsanang le ho fana ka mabaka • Ho sebedisana hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Ho arolelana mehopolo le ho fana ka maikutlo mabapi le dihlooho tse qholotsang ka tsela e utlwahalang, e momahaneng le e hlophisehileng • Ho hlahisa mabaka a utlwahalang ho tiisa maikutlo • Ho hlahisa dintlha le mabaka a utlwahalang ho tiisa maikutlo a hao • Bapisa maikutlo a hanyetsanang le ho fana ka mabaka • Tsepamisa maikutlo hodima tlhaloso 	<p>Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso <p>Ho bala ka kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekola tema • Ho akaretsa tema • Ho bala le ho utlwisisa ditema tsa ditshwantso mohlala, papatso le diphoustara <p>Pele ho ho bala: Buisanang ka ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho hlalosa tlhahisoleseding • Ho buisana ka sepheo sa tema • Ho buisana ka puo e sebedisitsweng • Hlwaya le ho buisana ka makgetha a moralo a kang mmala le boholo ba mongolo • Ho buisana ka moralo • Bapisa ditema tse bohwang tse fapaneng mohlala, phousetara le papatso <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/ tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ho fana ka maikutlo mabapi le sehlooho le ho hlahisa mehopolo • Ho nahanisisa le ho lekola mosebetsi wa boiqapelo • Hlahisa mehopolo ka tsela e hlakileng le e utlwahalang • Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejisetara • Hlahisa mosebetsi o makgethe le nehelano e ntlafaditsweng • Hlahisa moelelo o hlakileng le o nepahetseng <p>Sebedisa mokgwa wa ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/pele ho ho ngola • Ho ngola • Ho lekola botjha • Ho hlaola diphoso • Ho bala hape le ho nehelana ka sehlahiswa <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maele le dikapolelo
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2: HO NGOLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moqoqo (matshwao a 20) • Moqoqo wa tlhaloso/moqoqo wa phetelo • Diratswana tse 5 				

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Ho mamela palekgutswwe Mesebetsi ya selelekela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho akanya • Ho hopola diketsahalo ka tatellano le ho sebedisa makgathe e nepahetseng • Ho sebedisana hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Ho bontsha kamoo tshkamelo ya lehlakore e boptjwang kateng le ditlamorao tsa yona ho momamedi • Buisana ka baphetwa • Buisana ka poloto, kgohlano le tikoloho • Ho buisana ka melaetsa e hlahang mongolong 	<p>Ho bala palekgutswwe Ho balla moelelo Mesebetsi pele ho ho bala: Ho akanya bakeng sa sehlooho kapa ditshwantso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mawa a ho bala: • Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso • Ho bala ka kutlwisiso • Etsa dikakanyo mabapi le tema • Botsa dipotso mabapi le tema <p>Thuto ya dingolwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlahloba tema bakeng sa melaetsa e patilweng le ho akaretsa mehopolo ya sehlooho le e tshhehatsang • Hlalosa kamoo mongodi a susumetsang maikutlo a mmadi: Semelo sa baphetwa • Sekaseka ka botebo maemo a setso le botjhaba • buisana ka poloto, mookotaba, tikoloho le semelo sa baphetwa • Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswwe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihllopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola lengolo la setswalle/bukatsatsi mabapi le palekgutswwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopeho o nepahetseng • Bontsha tlhokomediso ya baamohedi le setaele • Sebedisa sehlo se nepahetseng • Ho tsepamisa maikutlo ho ntlafatso ya puo, mopeleto, nako le ho hokahanya dipolelo dirapeng tse momahaneng • Ho sebedisa mantswe a kopanyang, mohlala, leha ho le jwalo • Ho hokahanya dipolelo dirapeng tse hokahaneng • Ho sebedisa mopeleto le matshwao a puo ka nepo <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho etsa moralo/pele ho ho ngola • Ho ngola • Ho lekola botjha • Ho lokisa • Ho bala le ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswwe Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mesebetsi o boemong ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mahokedi • Moelelo wa lentswe • Meelelo e fapaneng <p>Mesebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lekgathe lejwale, letswelli, • Lekgathe letlang la letswelli <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho arohanya mantswe kapa dinoko • Ditumatshwano

KOTARA YA 1				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
<p>Tekanyetso ya semmuso</p> <p>Mosebetsi wa 3: Temakutlwisiso e balwang (matshwao a 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tema ya sengolwa/tema eseng ya sengolwa (matshwao a 20) Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 20) <p>Mosebetsi ena e ka nna ya se ngolwe ka nako e le nngwe kaofela</p>				
9-10	<p>Ho mamela le ho buisana ka puisano/dayaloko</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya Mamela ditema tse fapaneng tsa molomo bakeng sa tlhahisoleseding Kgutsufatsa mehopolo ya sehlooho le ho kgwaritsa dintlha tse ikgethileng Sebetsa mmoho nakong ya dipuisano tsa sehlopha Hlwaya le ho buisana ka makgetha a sehlooho Buisana ka tshebediso ya ditho tsa mmele, dikahare, rejestara le kgetho ya mantsewe Buisanang ka sebopeho sa tema 	<p>Bala terama</p> <p>Ho balla moelelo</p> <p>Mosebetsi wa pele ho ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka mantsewe a matjha a sa tlwaelehang le ditshwantsho Boeletsa ho hodisa kutlwisiso <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho kopanya tema Akaretsa tema Ho sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontsewe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola puisano</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho senola baphetwa le tjantjello Theha sehlooho le maikutlo Ho baka kapa ho eketsa kgohlano e teng Hlahisa moralo wa pele ka tlhokomediso ya mohopolo wa sehlooho Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejisetara Ho nahanisisa le ho lekola mosebetsi wa boiqapelo Sebedisa mefuta e fapaneng ya dipolelo <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola Ho lekola botjha Ho hlaola diphoso Ho ngola hape le ho nehelana ka sehlahiswa <p>Ho rekota mantsewe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantsewe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontsewe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <p>Mahlalosi (nako, mokgwa)</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Matshwao a qotso <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta ya dipolelo Dipolelo, dipotso, ditaello <p>Moelelo wa mantsewe</p> <ul style="list-style-type: none"> Mahlalosongwe, malatodi

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO			
<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho mamela le ho bua Mesebetsi e fapaneng ya ho mamela le ho bua 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho bala le ho boha Tshebetso ya ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya temakutlwisiso e balwang Mesebetsi ya dingolwa e itshetlehileng mefuteng e meraro e laetsweng ho etswa simesteng 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana Tshebetso ya ho ngola Diratswana Ditema tsa kgokahano Moqoqo Ho ngola tema ya boiqapelo 	<ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya sebopeho le tshebediso ya puo Mesebetsi e fapaneng ya sebopeho le tshebediso ya puo
KGUTSUFATSO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KEREITI YA 6 YA SESOTHO PUO YA LAPENG: KOTARA YA 1			
<p>Tekanyetso ya semmuso</p> <p>Mosebetsi wa 1: Mosebetsi wa molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla hodimo (matshwao a 20) Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa 	<p>Tekanyetso ya semmuso Mosebetsi wa 2: Mosebetsi wa ho ngola</p> <p>(matshwao a 20)</p>	<p>Tekanyetso ya semmuso</p> <p>Mosebetsi wa 3: Tema kutlwisiso e balwang (matshwao a 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tema ya sengolwa/tema eo eseng ya sengolwa (matshwao a 20) Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 20) Mesebetsi ena e ka nna ya se ngolwe ka nako e le nngwe kaofela 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditema tsa ditaelo mohl. resepe, ditshupiso Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <ul style="list-style-type: none"> Hopola mokgwa wa tshebetso Hlwaya makgetha a tema ya ditaelo Ngola dintlha tsa sehlooho Fana ka ditaelo tse hlakileng, mohl., mokgwa wa ho etsa teye Etsa mekgwaritso le ho sebedisa ditaelo tse badilweng Botsa dipotso ho batla tlhakisetso Etsa ditlhahiso ka ditaelo tse hlakileng Hopola mehato 	<p>Ho bala resepe kapa tema e nngwe ya taelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho balla kutlwisiso/moelelo Sekaseka makgetha a tema: Tlhophiso le melawana ya ditema tsa ditaelo Beha ditaelo tse lobokantsweng ka tatellano <p>Mawa a ho bala:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatssetso Mawa a kutlwisiso Botsa dipotso tse amanang le tema Ho kopanya tema Bontsha kutlwisiso ya tema le kamoo e sebetsang kateng: Ho bala ka ho toba Ho lemoha le ho hlalosa dibopeho tse fapaneng, tshebediso ya puo Hlwaya le ho lekola rejisetara ya tema Ho utlwisisa le ho sebedisa tema ka nepo Bapisa diresepe tse pedi tse fapaneng <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho ithuta –Boitokisetso ba ho balla hodimo</p>	<p>Ho ngola tema ya taelo mohl. mokgwa wa ho etsa teye</p> <ul style="list-style-type: none"> Latela ditaelo ka mokgwa o utlwahalang Ngola disebediswa le metswako Sebedisa bukantswe Sebedisa ditaelo Etsa tshebetso ya ho ngola Sebedisa makopanyi le mekgwa ya ho hlophisa Hlalosa ditsamaiso/mokgwa wa tshebetso Hlophisa mantswe le dipolelo ka tshwanelo Hlahlamiisa mehopolo ka tsela e utlwahalang Hlahisa mehopolo ka tsela e hlakileng le e utlwahalang <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontse</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Maemedi (marui le maamanyi) Kutu, sehlongwapele, sehlongwnthao <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Moetsi, moetsuwa <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Karohano ya mantswe Tshebediso ya bukantswe

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30		
TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO • HO BALLA HODIMO (MATSHWAO A 20) Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.				
3-4	Ho mamela le ho qoqa ka pale Mosebetsi e lelekelang <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya: Okola le ho tsamaisa mahlo Hlwaya mookotaba botsa dipotso Hlwaya kamoo ho tadima ntho ka lehlakore le leng ho etswang le kamoo ho ka bang le tshusumetso ho baamohedi ba ditaba Buisanang ka ho arabela ditema Amahanya le bophelo ba hao 	Bala pale Ho balla moelelo <ul style="list-style-type: none"> Pele ho ho bala: Ho etsa dikakanyo tse itshetlehileng sehloohong kapa ditshwantshong Ho balla hodimo Mawa a ho bala <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka mantswe a matjha a sa tlwaelehang le ditshwantsho Ho hlahloba ho hodisa kutlwisiso Mawa a kutlwisiso <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikakanyo mabapi le tema Botsa mehopollo mabapi le tema Thuto ya dingolwa <ul style="list-style-type: none"> Ho hlalosa le ho buisana ka molaetsa E bontsha kutlwisiso ya tema, kamano ya yona le bophelo ba hae, sepheo sa yona le kamoo e sebetsang kateng Akaretsa tema ka dipolelo tse 5-10 Mawa a ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi /ho bala padi ka boikemelo Tekanyetso ya ho balla hodimo	Ngola pale <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa baphetwa ba ka kgodisehang Bontsha tsebo ya mophetwa, poloto, tikoloho, kgohlano, sehlohlolo Ho rala diketsahalo tsa sehlooho ka ho sebedisa mmapa wa monahano qalo (tlhaloso), bohareng (kgolo ya ditaba, sehlohlolo) le pheletso Tatellano ya mehopollo ka tsela e utlwahalang Hlahisa mehopollo ka tsela e hlakileng le e utlwahalang Ho sebedisa tema kapa molaetsa Mokgwa wa ho ngola <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ngola mokgwaritso Ho ngola Ho lekola botjha Ho lokisa/hlaola diphoso Ho bala hape le ho nehelana ka sehlahiswa Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala	Mosebetsi o boemong ba lentswe <ul style="list-style-type: none"> Mathusi a leetsi Mosebetsi o boemong ba polelo <ul style="list-style-type: none"> Lejwale, lefetile, letlang lekgathe letswelli Mopeleto le matshwao a puo: Maele

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30		
5-6	Ho mamela le ho buisana ka dithothokiso <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya Ho hlahisa maikutlo ka tsela e hlokolosi Ho sebedisana hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha Ho buisana ka morethetho Akaretsa thothokiso Ho buisana ka mefuta e fapaneng ya thothokiso Ho buisana ka sebopeho sa thothokiso 	Ho bala thothokiso e bonolo Mawa a kutlwisiso Mosebetsi pele ho ho bala <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho Mawa a ho bala <ul style="list-style-type: none"> Ho hlahloba le ho hodisa kutlwisiso Mawa a kutlwisiso <ul style="list-style-type: none"> Ho kopanya tema Ho lekola tema Thuto ya dingolwa <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya bokgabo ba thothokiso le ho sekaseka thothokiso ho utlwisisa moelelo, mohl. morethetho, mothofatso, tshwantshiso jj. Ho bontsha kutlwisiso ya thothokiso, kamano ya yona le bophelo ba hao Ho sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo /DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo Tekanyetso ya ho balla hodimo Ho balla boithabiso/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30	Ngola thothokiso <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa poeletsomodumo, (ditumammoho le ditumannotsi), papiso, tshwantshiso Sebedisa puo e hlahosang meralo, mokgwaritso le ntlafatso ya mongolo Hlahisa mokgwaritso ka tlhokomediso ya mohopolo wa sehlooho Bontsha kutlwisiso ya setaele le registara Ho nahanisisa le ho lekola mongolo le mosebetsi wa boiqapelo Mokgwa wa ho ngola <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa diphoso Ho bala hape le ho nehelana ka sehlahiswa Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto kgodiso ya tlotlontswe Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala	Mosebetsi o boemong ba lentse: <ul style="list-style-type: none"> Maetelli Makgethi (mokgwa, nako) Mosebetsi o boemong ba polelo <ul style="list-style-type: none"> Puo pehelo Mopeleto le matshwao a puo <ul style="list-style-type: none"> Mekgabiso-puo ya thothokiso (ditumammoho le ditumannotshi), tshwantshiso, papiso, mothofatso
TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2 (*4): Ho ngola tema ya kgokahano (matshwao a 10) E ngolwa pele ho teko e laolwang				

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
7-8	<p>Ho mamela le ho buisana ka tema ya tlhahisoleseding mohl. tlaleho ya boemo ba lehodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi e lelekelang: <ul style="list-style-type: none"> Ho akanya Ho mamela dintlha tse ikgethileng Ho buisana ka molemo wa tlhahisoleseding Ho amahanya ditaba le bophelo ba hao Ho bua ka diphihlelo tse ka bang teng ho batho Ho bapisa maemo a dibaka tse fapaneng, e bontsha dibaka tse ratwang ka mabaka Ho nka karolo dipuisanong, ho tiisa maikutlo a hae Hlwaya makgetha a ditlaleho tsa boemo ba lehodimo: Rejisetara le mofuta wa puo e sebediswang Sebedisa mekgwa ya ho buisana ka katleho maemong a sehlopha Hlalosa le ho buisana ka ditema tse fapaneng tse bohuwang 	<p>Ho bala lesedi la tema mohl. tlaleho ya boemo ba lehodimo ho tswa koranteng</p> <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi pele ho ho bala: Ho akanya ka sehlooho le ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso <p>Mawa a temakutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Kakaretso ya tema Botsa dipotso tse mabapi le tema Ho bala tema ya tlhahisoleseding e nang le ditshwantsho mohlala, mmapa Lemoha tsela eo tema e hlophisitsweng kateng Bapisa diphapano le ho tshwana ha maemo a lehodimo dibakeng tse fapaneng Hlalosa ditshwantsho Sebedisa bukantswe bakeng sa kgodiso ya tlotlontswe <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Tekanyetso ya ho balla hodimo</p> <p>Ho balla boithabiso/natefelo:</p> <p>Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ngola tema ya tlhahisoleseding mohl. tjhate ya boemo ba lehodimo</p> <ul style="list-style-type: none"> Kgetha ditshwantsho le dikahare tse loketseng Fana ka dintlha ka mmapa, tjhate, setshwantsho <p>Tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisadiphoso Ho bala hape le ho nehelana ka sehlahiswa <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa le boteng ba mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mesebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Makgethi, mabotsi, masupi <p>Mesebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Polelwanabitsa le polelwanakutu <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <ul style="list-style-type: none"> Tshebediso ya bukantswe Ditumatshwano

KOTARA YA 2				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
9-10	TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 5: TEKONG E LAOLWANG YA BOHARENG BA SELEMO HO ARABELA DITEMA (MATSHWAO A 50) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya sengolwa/tema eo eseng ya sengolwa (matshwao a 20) • Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) 			

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO (TEKANYETSO YA HO ITHUTA)			
Mesebetsi ya ho mamela le ho bua • Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e fapaneng	Mesebetsi ya ho bala le ho boha <ul style="list-style-type: none"> • Mawa a ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso • Mesebetsi ya dingolwa e ikamahantseng le mefuta e meraro e kgothalleditsweng 	Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana <ul style="list-style-type: none"> • Tshebetso ya ho ngola • Diratswana • Ditema tsa kgokahano • Meqoqo • Boiqapelo 	Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo

KAKARETISO YA MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO YA KEREITI YA 6 YA SESOTHO PUO YA LAPENG: KOTARA YA 2		
TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 1: MOSEBETSI WA MOLOMO • HO BALLA HODIMO (MATSHWAO A 20) Tswela pele ka mosebetsi ona ho kotara ya 1 mme o o qetelle kotareng ya 2 moo matshwao a tla rekotwa.	TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 2(*4): • Ho ngola tema ya kgokahano (matshwao a 10) E ngolwa pele ho teko e laolwang	TEKANYETSO YA SEMMUSO MOSEBETSI WA 5: TEKONG E LAOLWANG YA BOHARENG BA SELEMO HO ARABELA DITEMA (MATSHWAO A 50) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya sengolwa/tema eo eseng ya sengolwa (matshwao a 20) • Potso 2: Tema ya ditshwantsho (matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15)

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditshomo, mohlala. Tsa bahale le tsa bosatsejweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi e lelekelang: Ho akanya • Ho hopola diketsahalo ka nepo le ho sebedisa makgathe a nepahetseng • Ho sebedisana hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha • Dipuisano <p>Mamela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho hlwaya hore na tshekamelo ya lehlakore e boptjwa jwang le ditlamorao tsa yona ho baamohedi ba ditaba • Buisanang ka baphethwa • Buisana ka poloto, kgohlano le tikoloho • Buisana ka melaetsa e hlahang temeng • Bontsha meetlo, boleng le ditumelo tsa setso • Nahana ka kgohlano dipakeng tsa botle le bobbe 	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditshomo, mohlala, tsa bahale le tsa bosatsejweng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ho ho bala, ho akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho <p>Ho balla moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho • Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatsetso <p>Mawa a temakwutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nahana ka makgetha a sengolwa • Amahanya le bophelo ba hao <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisana ka makgetha a tshomo tse kgethilweng, baphethwa le melaetsa • Hlalosa tlhaketso le kakaretso ya ho arabela ditema • Ho qapa le ho hlalosa se ratwang le phethelo • Akaretsa sengolwa ka dipolelo tse 3-5 <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/ho bala ka dihlopha/ho bala ka bobedi/ka bo mong/ho bala padi</p> <p>Ho balla boithabiso:</p> <p>Pale/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola ka mophethwa eo o ipopetseng yena • Nahana ka sebopeho • Sebedisa mantse a hlahosang le ho bapisa baphethwa • Meralo, mongolo le ntlafatso ya ho ngola • Tsepamisa maikutlo ho ntlafatsa mopeleto, nako le ho hokahanya dipolelo ho bopa ditemana tse hokahaneng • Ho bontsha kutlwisiso ya poloto, kgohlano le mookotaba • Tshebediso e nepahetseng ya makgathe <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rera/ho ngola pele • Ho etsa moralo • Ho ntlafatsa • Ho hlophisa • Ho hlaola diphoso le • Ho nehelana <p>Ngola kgutsufatso</p> <p>Ngola mantse le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantse</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse</p> <p>Sebedisa papetla/karete ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi wa boemo ba mantsewe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Makgethi • Maetsi <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boetsi le boetsuwa • Tatolano <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Mokgabisopuo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgonyetso

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
3-4 MOHATO WA 1 DIPATLISISO	<p>Ho mamela le ho nka karolo moqoqong o mokgutshwane o mabapi le porojeke e ngolwang ka boiqapelo o ipapisitse le mofuta o kgethilweng (mohlala, dithoko/tshomo/terama/palekgutshwe)</p> <p>Titjhere o tla</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka tshebetso ya dipatlisiso le nako ya ho etsa dipatlisiso Buisana ka dipotso tsa tataiso/sehlooho Bua ka tshebediso ya mehlodi ya dipatlisiso le disebediswa Tsepamisa maikutlo tabeng ya ho ngola dinoutsu Hlalosa mehlodi Hlalosa mawa a tekanyetso le makgetha a rubriki/lenanetekolo <p>Baithuti ba tla</p> <ul style="list-style-type: none"> Arolwa ka dihlapha kapa Ba tla sebetsa ka bomong Bokella dintlha bakeng sa dipatlisiso Arolelana maikutlo, le ho nka karolo dipuisanong Ngola ka mehlodi Boloka tlaleho ya tshebetso ya dipatlisiso (potefolio ya bopaki) 	<p>Bala bakeng sa dintlha tse ipapisitseng le mofuta o kgethilweng wa sengolwa (mohlala, thothokiso, terama/palekgutshwe)</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka disebediswa bakeng sa dipatlisiso Kgothaletsa baithuti ho eketsa tse ding tsa disebediswa ho tseo ho fanweng ka tsona Buisanang ka sengolwa se kgethilweng ho ntlafatsa kutlwisiso Buisanang ka makgetha a thothokiso/dipale/terama/ palekgutshwe Sebedisa mawa a ho bala bakeng sa kutlwisiso Okola maikutlo bakeng sa dintlha tsa bohlokwa Tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tse tshehetsang Etsa dikakanyo Hlalosa moelelo wa mantswe a sa tlwaelehang le ditshwantsho Kopanya tlhahisoleseding e kgethilweng hore e hlophisa ditshwantsho (mohlala, mmapa wa monahano, tjhate, diyakeramo ya Venn, jj.) Ngola dintlha bakeng sa ho itokisetsa mohato wa 2 wa porojeke: Ho ngola 	<ul style="list-style-type: none"> Sebedisa mofuta e fapaneng ya ho hlophisa ditshwantsho ho kopanya diphuputso tsa dipatlisiso bakeng sa porojeke e ngolwang ka boiqapelo <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> Bontsha dibopeho /disebediswa tse nepahetseng ho tshehetsa mofuta wa sehlahiswa (mohlala, mmapa wa monahano, tjhate ya tatellano, setshwantsho sa Venn, jj.) Bua ka mehlodi Phetha mekgwa ya tlhahlobo le dithaloso tsa rubriki/lenanetekolo Hopotsa baithuti ho ela hloko ha ba araba dipotso/sehlooho <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tsepamisa maikutlo tshehetsong ya dipatlisiso Araba dipotso ka sehlooho sa dipatlisiso ka ho kgetha dintlha tse nepahetseng ho tswa mehloding e sebediswang nakong ya dipatlisiso Ngola dintlha ka mantswe a hao le ho itokisetsa Mohato wa 2: Ho ngola Latela sebopeliso sa ho ngola (ha ho nehelanwa ka yona) Sebedisa melawana ya puo e nepahetseng e amanang le tshekatsheko ya dingolwa <p>Sebedisa melawana ya puo e nepahetseng e amanang le tshekatsheko ya dingolwa</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Makgathe, mabitso, mahlalosi</p> <p>Mosebetsi wa boemo ba polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Polelonolo, polelomararane <p>Tlhaloso ya lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> Lentswe le le leng bakeng sa polelwana Matlafatso ya dibopeho tsa puo le melawana e amanang le dipatlisiso tsa mofuta wa dingolwa tse tsepamisitsweng ho mohlala, (dithothokiso/ditshomo/terama/palekgutshwe) Tlhophiso ya diphihlollo tsa dipatlisiso (mohl. mmapa wa monahano, tjhate, setshwantsho sa Venn, jj.) Ho hlaka ha tlhahisoleseding Tshebediso ya mantswe a amanang le dipatlisiso Dikamano tsa ditshupiso

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>HLOKOMEDISO HO TITJHERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tshebetso ya dipatlisiso e tswelapele nakong ya saekele ya dibeke tse pedi ✓ Bopaki ba mesebetsi bo lokela ho bolokwa pokellong ya mesebetsi ya moithuti/faele/potefolio ya bopaki ✓ Bontsha mokgwa wa ho etsa dipatlisiso – ‘Ke a etsa, Re a etsa, O a etsa’ ✓ Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa dipatlisiso ✓ Ela hloko ka ho kgetheha mehlodi ✓ Lekola mohato wa 1: Batlisisa ka ho sebedisa rubriki/lenanetekolo le ho fana ka diphetho ho baithuti ✓ Mesebetsi yohle e lokela ho etswa ka phaposeng ka tataiso ya titjhere ✓ Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho ntshetswa pele 			
<p>5-6</p> <p>MOHATO WA 2</p> <p>HO NGOLA</p>	<p>Mawa a ho mamela le ho bua – Tsepamisa maikutlo hodima mofuta wa dingolwa tse amehang (mohlala, dithothokiso/ dipale/terama/palekgutshwe)</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phetha sehlooho se tsepamisitsweng nakong ya dipatlisiso • Buisanang ka mehlodi le dikarolo tse amanang le mofuta oo o entsweng dipatlisisong • Netefatsa hore baithuti bohle ba itokiseditse ho qala mohato wa 2: Ho ngola • Buisana le baithuti ka ho rala dingolwa tsa bona ba sebedisa diphihlelo tsa bona tsa dipatlisiso • Buisanang ka tshebetso ya ho ngola • Fana ka ditaello tse ipapisitseng le mosebetsi wa ho ngola • Buisanang ka mosebetsi wa ho ngola o tla hlahiswa (moqoqo/tlaleho/phoustara, jj. <p>Baithuti ba tla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nka karolo dipuisanong 	<p>Mawa a ho bala le ho boha. Tataisa baithuti ho utlwisisa rubriki le ditekanyetso tsa tekolo tsa porojeke e ngolwang ka boiqapelo</p> <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fana ka tthaloso e hlakileng mabapi le dinako • Tataisa baithuti ho bala le ho sebedisa dinoutsu tsa dipatlisiso • Bala le ho buisana ka rubriki • Manolla ditekanyetso le ho hlahosa rubriki <p>Baithuti ba tla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bala mofuta o kgethilweng wa sengolwa • Bala le ho utlwisisa rubriki • Bala le ho utlwisisa mawa a ho bala • Hlwaya melawana e tobaneng le mofuta wa sengolwa o ntseng o fuputswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ngola/taka/theha karolo e ngotsweng ya sehlooho se kgethilweng <p>Mesebetsi e lelekelang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neha baithuti sebopeliso seo ba tla se sebedisa ha ba ngola • Tataisa baithuti kamoo ba ka qetellang sebopeliso sa ho ngola <p>Buisanang ka tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rera/ho ngola pele • Ho etsa moralo • Ho ntlafatsa • Ho hlophisa • Ho hlaola diphoso le • Ho nehelana <p>Buisanang ka dikarolo tsa bangodi/tse tobileng mofuta o kgethilweng wa sengolwa</p> <p>Baithuti ba tla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa bokgoni ba ho ngola (haeba ho hlokeha) • Hlaola moralo wa pele • Bontsha bopaki ba ho lokisa sengolwa sa pele • Ngola le ho hlahisa sehlahiswa sa ho qetela 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Kutu</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelonolo, polelomararane</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo: Polelwana ya boiketsi</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo: Dikgutlwana</p> <p>Matlafatso ya dibopeliso tsa puo le melao ya tshediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matshwao a puo le mopeleto • Moelelo wa tlotlontswa • Sebopeliso le dikarolo tse nepahetseng • Maikutlo a sehlooho le a tshehetsang • Melawana ya diratswana/ ditshwantsho • Ntshetsopele e utlwalang ya diratswana/mehopolo ho netefatsa momahano • Melawana ya puo jwaloka ha hlokoa bakeng sa sehlooho se kgethilweng

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	Ba tla utlwisisa ditebello tse amanang le dipotso tsa dipatlisiso			
	TLHOKOMEDISO HO TITJHERE: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mokgwa wa ho ngola o tswelapele nakong ya saekele ✓ Bopaki ba mokgwa wa ho ngola bo tla bolokwa bukeng ya mosebetsi wa baithuti/faele/potefolio ya bopaki ✓ Laola tshebetso ya ho ngola ✓ Diphuputso di lokela ho arabela ho sehlooho sa dipatlisiso ✓ Ela hloko ka ho kgetheha mehlodi ✓ Lekola mohato wa 2: Ho ngola o sebedisa rubriki/lenanetekolo le ho fana ka diphetho ho baithuti ✓ Mosebetsi yohle e lokela ho etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere ✓ Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho tswelapele ✓ Moithuti e mong le e mong a ngole mosebetsi wa hae o tla tshwauwa ka bongwe ho sebediswa rubriki 			
	DINTLHA			
MOHATO WA 3 NEHELANO YA MOLOMO	<ul style="list-style-type: none"> • Mosebetsi yohle etla etswa ka phapusing ka tataiso ya titjhere • Nehelano ya molomo e ka etswa ka mekgwa e latelang: Boikemelo, bobedi, dihlopha, empa e tla tshwauwa ka bongwe ka rubriki e arohaneng • E lokela ho amana le mofuta wa sengolwa o kgethilweng (thothokiso, tshomo/terama/pale e kgutshwanyane) • Mohlala: Terama e ka tshwantshwa, thothokiso: thokokiso ya Slam jj. • Boitokisetso ba nehelano ya molomo bo lokela ho qala ka kotara ya 3 le ho etswa nakong ya kotara ya 4 bakeng sa ho rekota le ho tlaleha • Tekanyetso ya ho ithuta e lokela ho nthetswapele 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Porojeke e ipapisitse le mofuta o mong le o mong wa dingolwa tse rutilweng: dithothokiso/dipale/dipalekgutshwe/tshwantshiso/padi. • Tlhokomediso: Ho lokela ho ba le mofuta e fapaneng ya dingolwa ho phatlalla le dikereiti • Moralo/boitokisetso/dipatliso/patliso ya nehelano ya molomo le porojeke e ngolwang ka boiqapelo 			
TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 6 POROJEKE E NGOLWANG KA BOIQAPELO (matshwao a 40) BEKE YA 3-4 MOHATO 1: Dipatlisiso (baithuti ba etsa dipatlisiso ka porojeke) (matshwao a 10) BEKE YA 5 - 6 MOHATO 2: Ho ngola (baithuti ba ngola diporojeke tsa bona) (matshwao a 30) <ul style="list-style-type: none"> • Moralo/ho ngola pele ho porojeke e ngolwang ka boiqapelo • Ho ngola mokgwaritso wa pele 			TEKANYETSO YA SEMMUSO – MOSEBETSI WA 7: POROJEKE E NGOLWANG KA BOIQAPELO (matshwao a 20) MOHATO 3: Nehelano ya molomo (baithuti ba etsa nehelano ya molomo e mabapi le diporojeke tsa bona) (matshwao a 20) Nehelano ya molomo <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopeho se nepahetseng: Selekela, mmele le qetelo • Nehelana ka maikutlo a sehlooho le a tsehetsang • Bontsha bopaki ba dipatlisiso • Sebediso puo e nepahetseng ya mmele le bokgoni ba ho nehelana, mohlala, sheba bamamedi ka mahlong, modumo e be o utlwahalang • Nka karolo dipuisanong 	

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<ul style="list-style-type: none"> • Ho hlahloba botjha • Ho lokisa diphoso • Ho bala hape • Ho nehelana 		<ul style="list-style-type: none"> • Fana ka maikutlo a ahang • Boloka puisano • Bontsha ho nahanela ditokelo le maikutlo a ba bang <p>Qala ka mosebetsi wa molomo kotareng ya 3 mme o o phethele ka kotara ya 4 ha ho rekotwa matshwao</p>	
7-8	<p>Ho mamela le ho buisana ka terama Titjhere o balla baithuti terama ka ho sebedisa mesebetsi ya ho bala ka kopanelo</p> <p>Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya Ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisana ka dikarolo tsa bohlokwa tsa tema • Hlwaya kamoo kgethollo e ka etswang kateng le kamoo e ka susumetsang bamamedi • Hlwaya mookotaba, botsa dipotso, ellellwa le ho buisana ka makgabane a hlahellang sengolweng • Hokahanya dikahare le melaetsa e temeng le bophelo ba hao • Fana ka maikutlo a bohlokwa mabapi le molaetsa wa tema 	<p>Ho ngola tekolobotjha ya tshwantshiso/terama</p> <p>Ho balla moelelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya pele ho ho bala, mohl., ho akanya ka sehlooho le ka ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa mekgwa e fapaneng ya ho bala mohl., mawa • Ho okola, ho hlwaya maikutlo a sehlooho le a tshehetsang <p>Mawa a temakutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amahanya le bophelo ba hao • Etsa diqeto thutong ya dingolwa <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisana ka botebo ka mekgwa ya setso le ya botjhaba temeng • Hlwaya maikutlo a fapaneng mme o fane ka maikutlo a hao o itshetlehile hodima bopaki bo ngotsweng <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/ho bala ka dihlopha/ho bala ka bobedi/ka bomong/ho bala padi</p> <p>Ho balla monate:</p> <p>Pale/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<p>Ho ngola terama/tshwantshiso e kgutshwane</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa boiqapelo • Sebedisa sebopeho se nepahetseng • Theha sehlo kapa maikutlo • Bontsha kutlwisiso ya setaele le rejistara <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ho rera/ ho ngola pele • Ho etsa moralo • Ho ntlafatsa • Ho hlophisa • Ho hlaola diphoso le • Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswe</p> <p>Sebedisa papetla/karete ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe Kutu, sehlongwapele, sehlongwanthao</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo Boetsi le boetsuwa</p> <p>Foromo ya dipotso</p> <p>Puopehelo le puommui</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo Kgutlwane, feelo</p>
9-10	<p>Mamela ditshwantsho tsa metlae Titjhere o balla baithuti tema a sebedisa mawa a ho bala ka kopanelo</p>	<p>Bala ditshwantsho tsa metlae</p> <p>Ho balla moelelo</p> <p>Mawa a ho bala</p>	<p>Ho ngola mongolo wa dipopae/metlae</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebedisa sebopeho • Hlalosa mohopolo 	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maetsi, mahlalosi, makgethi • Mosebetsi o boemong ba polelo

KOTARA YA 3				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (TSA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	<p>Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <p>Ho mamela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sheba le ho buisana ka dikahare le melaetsa ya sengolwa • Buisana ka bokgabane ba ditshwantsho sengolweng • Arolelana maikutlo ka sehlooho sa tema • Buisana ka mantswe leha e le afe a matjha a bohlokwa • Buisana ka dibapadi tse ka sehloohong le molaetsa wa motheo • Hlwaya le ho buisana kamoo maikutlo a susumetswang ke dikahare, kgetho ya mantswe le puo ya mmele ya sebui 	<ul style="list-style-type: none"> • Ho utlwisisa tshusumetso ya bonono • Lemosana sekgahla sa tshebediso ya ditshwantsho <p>Maano a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fana a maikutlo mabapi le sengolwa • Botsa maikutlo mabapi le sengolwa • Latela ditaello tse kgutshwane, tse hatsitsweng le ho di hlalosa, le ho hlalosa mongolo o bonolo o bonwang: Kerafo, ditshwantsho tsa metlae • Hlahloba mongolo mabapi le molaetsa o patilweng le ho akaretsa mehopolu ya sehlooho le e tshhehatsang • Hlalosa kamoo mongodi a laolang maikutlo a mmadi: Mawa a sebediswang le dibapadi • Buisana ka botebo ka mekgwa ya setso le ya botjhaba ka se ngotsweng • Hlwaya maikutlo a fapaneng mme o fane ka maikutlo a hao o itshetlehole hodima bopaki ba sengolwa <p>Hlalosa le ho sekaseka dintlha ka dingolwa tsa kerafo</p> <p>Fetisetsa dintlha ho tloha foromong e nngwe ho ya ho e nngwe</p> <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/ho bala ka dihlapha/ho bala ka bobedi/ka bomong/ho bala padi</p> <p>Ho balla boithabiso</p> <p>Pale/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hlalosa mongolo • Sebedisa sebopeho se nepahetseng • Sebedisa sebapadi se ka sehloohong se kgahlisang le tse tshhehatsang • Sebedisa poloto le kgohlano ka katleho • Ngola le ho rala ditshwantsho tsa metlae o sebedisa puo, ditshwantsho le sehlooho ka boiqapelo mohl., papatso ya thelevishene <p>Ho sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ho rera/ ho ngola pele ✓ Ho etsa moralo ✓ Ho ntlafatsa ✓ Ho hlophisa ✓ Ho hlaola diphoso le ✓ Ho nehelana <p>Ngola mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le kgodiso ya tlotlontse</p> <p>Sebedisa papetla/karete ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Boetsi le boetsuwa Pommui le puopehelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mopeleto le matshwao a puo <p>Tshededisano ya bukantswe, karohano ya mantswe</p>

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO

<p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua</p> <ul style="list-style-type: none"> Mefuta e fapaneng ya mesebetsi ya ho mamela le ho bua 	<p>Mesebetsi ya ho bala le ho boha</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho bala Mesebetsi ya ho balla hodimo Mesebetsi ya temakutlwisiso e ballwang Mesebetsi ya dingolwa e thehilweng hodima dingolwa tse 3 tse kgethilweng nakong ya kgweditshelela 	<p>Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mokgwa wa ho ngola Diratswana Ditema tsa kgokahano Meqoqo Ho ngola ka boiqapelo 	<p>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya puo:</p> <p>Mefuta e fapaneng ya melao le tshebediso ya puo e ikamahanyang le tema</p>
<p>SESOTHO PUO YA LAPENG - KAKARETSO YA TEKANYETSO YA SEMMUSO: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 3)</p>			
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO - MOSEBETSI WA 6</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho ngola ka boiqapelo (matshwao a $10+30 = 40$) Porojeke ya ho ngola ka boiqapelo e tla ikamahanya le segolwa se le seng sa tse rutilweng: Thothokiso/tshomo/terama/palekgutswe 		<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7: TSA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> Nehelano ya molomo ya porojeke (matshwao a 20) Hlokomela: Ho lokela ho ba le mefuta e fapaneng ya dingolwa ho habahanya le dikereiti Tswelapele ka nehelano ya molomo kotareng ya 3 mme o e phethele kotareng ya 4 ha matshwao a tla be a rekotwa 	

2023/24 MORALO WA NAHA WA HO RUTA WA SELEMO: SESOTHO PUO YA LAPENG: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 4)

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
1-2	<p>Ho mamela le ho buisana ka pale ya setso, mohl., tshomo</p> <p>Mesebetsi e lelekelang: Ho akanya</p> <p>Tijhere o sebedisa ho bala ka kopanelo</p> <p>Ho bala tema</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka baphetwa Buisana ka poloto, kgohlano le tikoloho Buisana ka melaetsa e hlahang temeng Bonahatsa meetlo, ditekanyetso le ditumelo tsa setso Bontsha ntwana e dipakeng tsa botle le bobele Hlahisa diketsahalo ka tatellano e nepahetseng le ho sebedisa nako e nepahetseng Sebedisanang hantle nakong ya dipuisano tsa sehlopha Hlwaya hore na menahano e fapaneng e boptjwa jwang le ditlamorao tsa yona ho momamedi <p>Puisano ya tshwantshiso ka phapusing</p> <ul style="list-style-type: none"> Fana ka nehelano ya molomo o shebane le bamamedi Bontsha temoho ya bamamedi ba fapaneng Fetola lentse, sehalo le ho phahama le ho theoha ha lentse Hlahisa nehelano le bokgoni ka hloko <p>Fana ka tlhahisoleseding e ahang</p>	<p>Bala tshomo, mohlala, eo e seng ya nnete le ya bahale</p> <p>Ho balla kutwisiso</p> <p>Mesebetsi pele ho ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola, ho tlodisa mahlo, ho akanya ka ho sebedisa ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho okola bakeng sa ho fumana dintlha tsa sehlooho Ho tlodisa mahlo bakeng sa dintlha tsa tlatseso <p>Maano a kutlwisiso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho bona dikarolo tsa tema ka mahlo kelello Amahanya le bophelo ba hao <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Buisana ka makgaba a tshomo, mohlala, baphetwa, semelo sa baphetwa, poloto, kgohlano, tikoloho, mophethi, mookotaba le melaetsa Bua ka pheletso e amang diketsahalo tse itseng jj. Utlwisisa tema Sebedisa bukantswe bakeng sa ntshetsopele ya tlotlontse Akaretsa tema ka dipolelo tse ka bang 5-10 <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho</p>	<p>Ngola tshomo, mohlala, eo e seng ya nnete le ya bahale</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngola tlhahiso ya boiqapelo ka sepheo sa boithabiso Kenyelletsa thuto le molaetsa Sebedisa makgetha a botho Sebedisa tlotlontse e nepahetseng Fana ka maikutlo mabapi le sehlooho le ho hlahisa mehopollo Hlahisa mehopollo ka tsela e hlakileng, e utlwahalang Nahanisisa le ho lekola tema le mesebetsi wa boiqapelo <p>Hlahisa tema ka temoso ya mohopollo o bohareng, le dibopeho le melao ya tshebediso ya puo e nepahetseng bakeng sa sepheo le bamamedi ba itseng</p> <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola Ho ngola, mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa Ho bala le Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweg kapa leboteng ba mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mesebetsi o boemong ba lentse:</p> <p>Makgethi (tlhaloso le bongata)</p> <p>Dikgato tsa papiso (makgethi)</p> <p>Mesebetsi o boemong ba polelo</p> <p>Dipolelo tse bonolo Dipolelo tse rarahaneng</p> <p>Mefuta ya polelo (dipolelo, dipotso, ditaello)</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Malatodi le mahlalsonngwe</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
	Tekanyetso ya thuto Boitokisetso ba nehelano ya molomo	arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo Ho balla ho ithabisa/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi, bonyane ba metsotso e 30		
TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7:				
<ul style="list-style-type: none"> Tsa molomo (matshwao a 20) Mosebetsi ona o qala kotareng ya 3. O tla phethelwa ka kotara ya 4 ha ho se ho bokellwa matshwao Tsa molomo (matshwao a 20) <p>Mosebetsi ona o qala kotareng ya 3. O tla phethelwa ka kotara ya 4 ha ho se ho bokellwa matshwao</p>				
3-4	<p>Ho mamela le ho buisana ka ditema tsa ditaelo</p> <p>Mohlala, ditaelo tsa ho etsa seketswana sa pampiri/dimpho kapa ntho ya ho bapala ka disebediswa tsa ho tsosolosa jwalo-jwalo</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi e lelekelang: <p>Ho akanya</p> <p>Matitjhere a bala ditaelo a sebedisa leano la ho bala ka kopanelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya dikarolo tsa tema ya taelo Ela hloko dihlooho tsa bohlokwa Bontsha kutlwisiso ya tema ya taelo ka ho botsa dipotso tse hlakisang Ho ikgopotsa mokgwa Fana ka kakaretso ya ditaelo Etsa dintlha le ho sebedisa ditaelo tse balwang Fana ka maikutlo mabapi le ho hlaka ha ditaelo <p>Tekanyetso ya ho ithuta - e le ho itokisetso nehelano ya molomo</p>	<p>O bala tema ya ditaelo mohl., risepe, tataiso</p> <p>Ho balla moelelo</p> <p>Maano a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa kakanyo ka ho sebedisa ditshwantso/mantswe Tihaloso e sa utlwalheng ya mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang <p>Maano a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Etsa dikakanyo mabapi le tema Ntsha maikutlo mabapi le sengolwa Sekaseka makgetha a sengolwa: Moralo le melawana ya ditema tsa ditaelo Tatelano, ditaelo tse sa tshwaneng Bontsha kutlwisiso ya tema le kamoo e sebetsang kateng Lemoha le ho hlalosa dibopeho tse fapaneng, tshebediso ya puo le sepheo Hlwaya le ho lekola rejisetara ya tema Utlwisisa le ho sebedisa dingolwa tsa ditaelo ka nepo 	<p>Ngola kakaretso ya tema ya ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa bukantswe Akaretsa ditaelo tsa tema Akaretsa tema ka mokgwa wa dintlha/seratswana Sebedisa melawana e jwaloka sa pele, se latelang Sebedisa foreimi ya ho ngola Sebedisa dipolelwana tse hokahanyang Hlophisa mantswe le dipolelo ka nepo <p>Sebedisa mokgwa wa ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo/pele ho ho ngola, Ho ngola, mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa Ho bala, le Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng la mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontse</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentsewe</p> <p>Mahlalosi a mokgwa, nako, sebaka</p> <p>Tekanyo, nako le maqhubu</p> <p>Polelokopanyi,</p> <p>polelomamarane</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<ul style="list-style-type: none"> Bapisa dihlopha tse pedi tse fapaneng tsa ditaelo <p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>		
5-6	<p>Ho mamela le ho buisana ka dithothokiso</p> <p>Titjhere o bala thothokiso a sebedisa mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesebetsi ya selelekela: Okola tema le ho hlwaya ditemothokiso, raeme morethetho, ditumatshwano Mamela thothokiso bakeng sa tlhahisoleseding e itseng Hlwaya disebediswa tsa thothokiso Akaretsa mehopolo ya sehlooho, le ho fana ka dintlha tse tebileng Buisana ka boemo ba setjhaba, boitshwaro le setso temeng Ditlhaloso mabapi le melaetsa, o fetiswa jwang tema Fana ka maikutlo a lekalekaneng le a hahang <p>Tekanyetso ya ho ithuta - e le ho itokisetsa Nehelano ya Molomo</p>	<p>Bala thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Mosebetsi pele ho ho bala: Mohlala, akanya o itshetlehlile hodima sehlooho kapa ditshwantsho <p>Mawa a ho bala</p> <ul style="list-style-type: none"> Utlwisisa tshebediso ya mekgabo le bonono Tlhaloso e sa utlwalheng ya mantswe le ditshwantsho tse sa tlwaelehang Utlwisisa makgetha a sengolwa Akanya moeleo wa mantswe a matjha <p>Mawa a kutlwisiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Ntsha maikutlo mabapi le sengolwa Botsa dipotso mabapi le tema <p>Thuto ya dingolwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlwaya le ho fana ka maikutlo mabapi le tshebediso ya disebediswa tsa dithothokiso mohl. poeletsomodumo, phethaphetho, tshwantshiso le leetsisa Buisanang ka sebopeho sa thothokiso Hlalosa le ho buisana ka moelelo wa bonono/molaetsa Bontsha kutlwisiso ya thothokiso le kamano ya yona le bophelo ba hao 	<p>Ngola thothokiso</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebedisa poeletsomodumo/tshwantshiso/leetsisa/papiso, letshwao, sehlooho Nahanisisa le ho lekola mongolo le mosebetsi wa boiqapelo Hlahisa le ho hlophisa mehopolo ka mokgwa wa ho ngola Hlahisa le ho hlophisa mehopolo ka mokgwa wa ho ngola <p>Sebedisa tshebetso ya ho ngola</p> <ul style="list-style-type: none"> Ho etsa moralo / pele ho ho ngola Ho ngola mokgwaritso Ho lekola botjha Ho lokisa Ho bala, le Ho nehelana <p>Ho rekota mantswe le ditlhaloso tsa ona bukantsweng kapa leboteng ba mantswe</p> <p>Sebedisa bukantswe bakeng sa mopeleto le ntshetsopele ya tlotlontswa</p> <p>Sebedisa karete ya ho bala ho laola tswelopele ya ho bala</p>	<p>Mosebetsi o boemong ba lentswe</p> <p>Moetsi le moetsuwa</p> <p>Mosebetsi o boemong ba polelo</p> <p>Tshwantshiso, mothofatso, leetsisa matshwao</p> <p>Puo le puo pehelo</p> <p>Mopeleto le matshwao a puo</p> <p>Masakana</p>

KOTARA YA 4				
BEKE	HO MAMELA LE HO BUA (MESEBETSI YA MOLOMO)	HO BALA LE HO BOHA	HO NGOLA LE HO NEHELANA	DIBOPEHO LE MELAO YA TSHEBEDISO YA PUO
		<p>Mekgwa ya ho bala: Ho balla hodimo/DAR/tataiso ya dihlopha/ho arolelana/ho bala ka bobedi/ho bala padi ka boikemelo</p> <p>Ho balla ho ithabisa/natefelo: Padi/sengolwa se tla balwa letsatsi le letsatsi bonyane metsotso e 30</p>		
<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 8</p> <p>•Tema tsa kgokahano (matshwao 10)</p> <p>Mosebetsi ona o etswe pele ho teko e laolwang</p>				
7-8	<p>Poeletso</p> <p>Tekanyetso ya nehelano ya molomo</p>			
9-10	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 9</p> <p>Teko e laolwang</p> <p>Ditema (matshwao a 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • POTS0 1: Tema e leng sengolwa/tema e seng sengolwa (matshwao a 20) • POTS0 2: Setshwantsho (matshwao a 10) • POTS0 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • POTS0 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) 			

TEKANYETSO YA MOSEBETSI WA SEMMUSO (tekanyetso ya thuto)

<p>Mesebetsi ya ho mamela le ho bua Mesebetsi ya ho mamela le ho bua e fapaneng</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho bala le ho boha • Mawa a ho bala • Mesebetsi ya ho balla hodimo • Mesebetsi ya ho bala ka kutlwisiso • Mesebetsi ya dingolwa e ikamahantseng le mefuta e meraro e kgothalleditsweng 	<ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi ya ho ngola le ho nehelana • Mekgwa ya ho ngola • Ho kgutsufatsa • Ditema tsa kgokahano • Meqoqo • Mongolo wa boiqapelo 	<p>Mesebetsi ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesebetsi e fapaneng ya dibopeho le melao ya tshebediso ya puo
--	---	--	---

SESOTHO PUO YA LAPENG – TEKANYETSO YA SEMMUSO: KEREITI YA 6 (KOTARA YA 4)

<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsa molomo (matshwao a 20) <p>Mesebetsi ona o qala kotareng ya 3 o phethelwe kotareng ya 4</p>	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tema tsa kgokahano: (matshwao a 10) <p>E tla ngolwa pele ho teko e laolwang TEKO E LAOLWANG</p>	<p>TEKANYETSO YA SEMMUSO: MOSEBETSI WA 9: TEKO HO ARABA TEMA (matshwao a 50)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tema ya sengolwa/tema eseng sengolwa (matshwao a 20) • Potso 2: Setshwantsho (matshwao a 10) • Potso 3: Kgutsufatso (matshwao a 5) • Potso 4: Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo (matshwao a 15) <p>TEKO E LAOLWANG YA MAFELO A SELEMO</p>
---	--	---

MESEBETSI YA TEKANYETSO YA SEMMUSO

MAHARENG A SELEMO	HLAHLOBO
MESEBETSI YA TEKANYETSO E LAOLWANG KE SEKOLO	
<p>DITEKANYETSO TSA SEMMUSO WA DIKWEDI TSE 6</p> <p>1 Mesebetsi wa molomo: Ho balla hodimo ho habahanya le kotara ya pele le ya bobedi (kgweditshela ya 1)</p> <p>3 Mesebetsi ya ho ngola</p> <p>1 Ho arabela tema</p> <p>1 Teko e laolwang ya mahareng a selemo</p>	<p>1 Mesebetsi ya molomo: Nehelano ya projeke e ngolwang ka boiqapelo: Porojeke e ngolwang ka boiqapelo (kgweditshela ya 2)</p> <p>1 Tema ya kgokahano</p> <p>1 Teko e laolwang ya mafelo a selemo</p>